

Mohlokamedi le bookelo bja gagwe bja diphofo

Author - Nina Orange
Adaptation - Thelma Tshesane
Illustration - Magriet Brink
Language - Sepedi
Level - First paragraphs

© African Storybook Initiative 2015
Creative Commons: Attribution 4.0
Source www.africanstorybook.org

ASb
approved



Mohlokamedi le bookelo bja gagwe bja diphofo

Thelma Tshesane

Magriet Brink

4. Ke mang wa go goroga mafelelong?
5. Ke diphoofolo dife tše nyenyane tša go goroga ka Phato?
6. Di be di le mengwaga e mekae?
7. Phoofolo ya go goroga ka Phato e di feta ka moka ke efe?

O na le mengwaga e mekae le ke tše kae? Bala nonwane gape gomme o arabe dipotšišo tše di latelago.

1. Ke diphoofolo tše kae tše di gorogilego kgwedding ya Phato bookelong bja diphoofolo?
2. Ke mang wa go go goroga pele kgwedding yeo
3. Phoofolo yeo e be e le mengwaga e mekae?




Ye ke nonwane ka ga Mohlokamedi le bookelo bja gagwe bja diphoofolo le diphoofolo tša dišwana.



Phato ke kgwedi ya mošomo o montši go Mohlokamedi le bathuši ba gagwe ba bookelong bja diphoofolo.




Batho ba bookelong bja diphoofolo ba šoma ka maatla go hlokomela diphoofotšwana. Ba tshepa gore ka tšatši le lengwe, ditšhiwana di tla kgona go itlhokomela. Ka nako yeo di tla kgona go boela nageng.



Ngwana wa go Seleka kudu e be
e le Lokolla. Lokolla o be a rata
go fihla digalase tša
Mohlokamedi tša mahlo.



Mokiti wa ngwaga o tee o
gorogile pele. O tlišitšwe ka lori e
tala ya kgale.




Mohlakomedi le bathuši ba gagwe, ba be ba nyamile ebile ba kwela Mokiti bohloko. Mokiti o be a otile ebile a sa thaba.




Mohlakomedi le bathuši ba gagwe ba rata diphoofolo ka moka, le tšeo di selekago.



Ditšhuana tša mafelelo tša go goroga ka Phato e be e le Kopi, le Kepi le Ketsi. Ditawana tše, di be di na le dibeke tše pedi di gorogile.



Eupša go se go ye kae, ke ge Mokiti a humana maatla. A thoma go raloka le diphoofolo tše dingwe tša ka bookelong.



Ka tšatši le lengwe,
helikhophthara ya fihla bookelong
bja diphoofolo.



Ka moka ga bona ba be ba
nyamile ge Abia a hlokofala
morago ga beke a gorogile ka
bookelong bja diphoofolo. Eupša
Mohlokamedi le bathuši ba
gagwe ba ile ba phološa Moitsi.



Mafahla a manyenyane Abele le Moitsi a gorogile magareng ga Phato. Ditshepe tše, di be di na le diiri tše mmalwa di tswetšwe.




Mohlokamedi le bathuši ba gagwe ba kitimela ka ntle. Ka helikhophthareng go be go na le tlowana e apešitšwe ka kobo.



E be e le Ndile. O be a na le matšatši a mahlano fela a tswetšwe. Mohlokamedi o be a leša Ndile ka lebotlelo.




Ka baka la molala wa gagwe o motelele, Mohlokamedi o be a swarela lebotlelo godimo gore a leše Abia.



Abia o be a na le dikgwedi tše hlano a tswetšwe. O be a fokotše kudu morago ga leeto la gagwe le le telele.



Tšhiwana ya boraro kgweding yeo e be e le Malea. O gorogile bookelong bja diphoofolo ka lori e khwibidu. O be a na le dikgwedi tše tshelela a belegwe.



Tšhukudu Malea le našana
Enkare, go se go ye kae ke ge e le
bagwera ba go ntšhana sa
inong. Ba be ba eya gohle
mmogo.



Bošego bjo bongwe, bohle ba ile
ba tsošwa ke go goroga ga Abia.